



0-1b

1-19*
+ 1/20 = 86

C. Mohwasa.
New Stalle school

PP. 1-19
588(g)
Me eno xoba Babirwa
moeno sec. other
K34/5a
Babirwa
dione da ta

P.O. Schildpadfontein/
Dist Pretoria 20

5/57 11-11-1922

Sethoaba sa xeso kamoka sebina nare,
Le xe mashika a mangwe a bina dibata, dikolobe,
ditlou.

Rena Babirwa re bina nare. Le xe re bina yona
re a e-dya, ka xobane bakxalabye baile babirwa
ba le belela ba bona xore ba ka se kxone
xo ila nama ya nare, xobane ke kxomo, bokaone
ke xore ba kxethi se se ka enelane kxomo,
ba kxetha leeba, xore le ene bakeng sa kxomo.
Ka xo rialo rena xa re dye leeba, xa re le
swane. Le re ka le swane re tona diso xoba
ra phumoxa (kxoboxa) mmele. Me le xona baile
ba le senya xore re seke ra le duma ba re
le xona le kwa dikotwane (dikontwane). Kabaka leo
ke molato o mxolo. Le xe re nyetse mosadi me
a bina moeno o mongwe a e-dya leeba o a lahia
xobane o nyetse keff rena baile-leeba. Re thaba
xo twala ditlaela (mashika) mo sethoabeng.
mashika a sa dye leeba ke kxomo
Ba xa Tanyatwala maimela maimela thlaku ya ngwala
moxolo ke ra se-la-kelwe, selakelwe ngwana
ke tawetse. Moxolo ke lakelwa ngombe (kxomo)

588

- 2 Le Ba xa Maela a molaba ^{le} Bao ke ba xa ra
 sekxwelle sa thoka maela. se se reng seile
 madiso basala ba se nyaka bane re tla soka
 kang meroko ya bana ba vena meroko ya
 bo-Morakana ba xa kxono difula Maela xa-
 a difone, a ka di bona molaba ka thopa morwa
 mmaphalana
- 34 Le Ba xa Makhura a ^M Molaba, Makhura xa a ya
 thsepala o kxotla ka aere la thisi sehlako
 a rwele Morodu. ke yena Makhura a molaba a
^{ti} thukudu
- 43 Le Ba xa Sekoba merole a Kekō meradu a
 sala le yona. Batho ba Ndoma a ngwako
- 5 Le Ba xa Mohwasi a selema sa ngwako
 selema sa ba waša Nama. Sa. ba masimela
 ka o kxora. ba ba leng molata a roletse a re
 xo tsoxa ba molata tsoxa re ye
- 6 Le Ba xa Moššimbi a selebo sa ngwako
7. Le Ba xa Kwatalala ba xa moselesele wa kxosi
- 8 Le Ba xa Maunatlala a Bodiba sesekhu ra mokobane
 xo dula o xwara molomo
- 9 Le Ba xa Motabo a makhutša e le xo bona ba Rapanjane
 a kxweedi
- Le Ba xa Mphako a phukubye. Phukubye ya tšhe di nhlā
 e emetseng ~~morod~~ morohla kholē

588

ba xa mahlaku marapalala a epelewa mohlwa
o a dya

10 Le Ba xa Legona motsofsha wa kwena baxe
ra kwena ruwela mafoto a sale sale ~~sa~~
sexolo xa se e sohle bodibeng

11 Le Ba xa Serumula sa moloi a mosima motho wa ra-
naka tsa pondi o se di bone xo ba taxana bolwang
bo xare xa hloxo

12 Le Ba xa Thula le mehlaka ya ngwala

13 Le Ba xa Kobe a morua a Nare Sekoba
dinaxa a tloxa ke yina ngwana a
Radikhabana a Kobe.

14 Le ba xa Moeta-pele a dikxosi

15 le ba xa Moletawa a Boloubera (Blaawberg)

~~ba~~ Ba ba binang tse dingwe diphoofolo ke ba

16 Ba xa Kxathi ba bina Tau ke dibata

17 Ba xa Kxasi Serope, ba bina Tlou ba tawa
kwa Bokaea.

18 Ba xa Mokoko ba bina Tlou ba bona ka ba tawe
Bokaea

19 Ba xa Makwaba ba bina Kolobe e seko ea byatladi
ba bina ya sa ~~sa~~. Seepa bana sa ba kwele
bala Kolobe

20 Ba xa Morudu a mphela le ba Dikosa tsa banengana
le ba mosula a Kolobe ba bina Kolobe bona ke ba
ra Sebatana se hlwa phaxong

588 Le ba xa ^M Moxaxa babina nkwé
 le ba xa Moriana a mokxadi ba bina nkwé
 re ba xa Sepe ba bina nkwé
 Mo bathong ba ba binang dilô disêlê
 tše re nya-~~le~~lana le bôna le xe re dula
 re hlaku-hlakana nabô xobane ke batloxolo
 ba rena xobane, ba tlile xobana ka xo
 nyalana bana ba rena. Fêla se seleng teng
 ke xo ~~itôta~~ itôta le xo lôta ba bangwe.
 Rena batho ba re thlomphe moeno^{xo} feta aiô kamoka
 ka xore ke xôna mo tumêlo ya rena e robetšê
 teng.
 Ba xa Mankxa le bôna ba ~~bina~~ bina ~~ke~~ xono,
 xa ba dye leeba Mankxa a dihlabe
 Le ba xa makobela a Moswana ke bôna
 ba xa Amamadi, xa ba dye leeba
 Ba xa Sekxôbôkxôbô bôna ke batloxolo, ke
^M Mapeise, ke ba xa Sekxôbôkxôbô sa ditlou
 re ba xa Semen ke ditshweni
 ba xa Semen sa mothoa
 mo di tabeng tše xa o sa ithware ka thwanêlô
 o xoboša se thšaba sa xeno, fêla ditaba
 tše npe di wêla wêna o sa ~~thš~~ ithwareng
 ka molao wa thoba sa xeno.
 O tla tawala ditlaêla, le xôna e ba ~~dit~~
 dixafi kamoka ka motse wa bôna
 wa lena

Alpheus Christopher Mohwasa

1. Bashimane ba valoka Tsikele
 Bakxa mahlare a sehlabana se senqwe bare ke
 mošimana wa thaba xoba mahlare a Sekxopana
 ba betla marumo a manyenyane a lekanang le
 morwana wa xare wo motelele me e le marumo a
 masesana. me ba lokela kotana yeo ka tlase
 xa morwana wa Supa-baloi Thabana dikxare xa di
 nqwe a ba ka tlase. Mmanosia a lekxwara
 a ba ka xodimo fao o tla retha ka morwana
 wa motaba Kxeru (Koko) wa thaba le abela Kōbēlo
~~lere~~ me dilo tseo le di bitša dikxomo.

Lere a die kxorong Maroborobo Swana. Swana
Tsikale Maroborobo Swana
 a die kxorong Maroborobo Swana. Swana
Tsikele Maroborobo Swana.

me ya thlabana ya moraxo le a mothšelela xe a difetša
 a fose re o reisetše Marokung. xe a fositše le yena
 o thšelela yo mongwe yola xe a re feditše
 di boela kxorong re yo opela yona a die kxorong
 2) Ke re vutanan ma-ina a menwana o morolo rere ke
 Morwana wa Motaba Kxeru, o ke Supasupa baloi. o ke
~~tho~~ thaba dikxare xa dingwe. o ke Mmanosia a lekxwara-
 o thuba di masopolo-pula selo sa utoma makonkonyane ko.

588

Tsa Basetsana

- 6 Bona ba bina kosa e ngwe bare ke Bashimanyana Shimanyana. Babina ba tsorame ka ~~the~~ rhlala ~~ka~~ di nao ba opela bare

Bashimanyana - Shimanyana, Bashimanyana Shimanyana
Bare xo bona, Bare xo bona pendi tše ~~so~~ so -
Bare xo bona pendi tše so bare mokxadi.

Bare mokxadi shudubutla seepa nkwana.
nkwana ke ile le noka nkwana ke ile le noka
noka ya ba dia. Mokxosi wa lla ditweng
xa bo sese, xa bo sese mokxalakwena
xa bo sese mokxalakwena makolwanyana
makolwanyana a bo tšake tlakela ke no
Tlakela keno le phodisa phodia phoo -

- 7 Engwe ke Mmamosepe.

yona xo thwarana basetsana ba babedi ka matsoko
ba isha a matsoko xo dimo. Bale ba ba rthei nntši
ba thwarana ka sa moraxo # ba tsena ka tlase
xa matsoko a bale ba kitima ba opela ba ntše
ba opela bare

Mmamosepe yoo sepeledi sepe. Mmamosepe
yoo sepeledi sepe. xe xo tla wa moraxo ba moxa
tisa

588

3. Xabe xe re ithuta xobala xo fihla xa llano
 re dira mabudi a Mahlano mo letsohong
 xe re bala rare • Ke Kxe lepane • Nama dimakati
 • Katidimesela • Nakana dipete • ~~Koto~~ • Kxododwe
 -se.
4. Xabe rena bushimana xe ba ba nyane baile xo ~~di~~
 Xapa dipudi yo mokolo o sala a epa molete
 a nyela ka xare, xe ba bowa ore xo bona
 are tlang mono re obele Kapelo obile okhot
 khupeditse mobu nke ke se olwana ba dukoloxa mobu
 ola o kareng ke se olwana ~~are~~ are tlang re epe nonyana
~~A re epa epeeng~~ Thšwethšwe yo mong o a klabelela
 are A re epa epeeng. (bohle) ~~ny~~ nonyana —
 thšwethšwe. re epa ka maatla xe o thšwere nasepa
 xo fedile re a thšeka.
5. Xe re dišitše dikxomo xobe dipudi xe disepelela
 re rona yo mongwe re re toamasa o yo thibela xe
 o bowa le tsona xe revata o ya xape re sala
 re dira maano a mangwe re ke ditaola ranyaka
 mahlokwe a Mahlano le lengwe ra le Kxela mare a
~~rare yo mongwe xa a nthše~~ phutha menwana
 mahlokwe a le ka tlase xa menwana rare yo mongwe
 a nthše wa xa xwe yena yola o tšilo nthša ou
 monwana le le hlokwanana la mare, o ya xape
 o nthšitšwe ke ditaola

Bantše ba opela xozihla ba felile kamoka
 xo sala o tee o antšeng a lebele keena
~~muna~~ mmaxwe Leshaba lela byale ka kore
 ona le ngwana o tee xe a opela ore

Mmamosepe yoo sepeledi sepe bana baka hwile
 sepeledi sepe ba hwile bohle bohle sepeledi
 sepe xo setše mokxadi jela sepeledi
 sepe. mefelong le yena ba mokxatša
 ke moka byale xe batho bale ba nama masto bale
 ba robala mo diropeng tša bona ba dutše ka
 maraxo. jao bale ba tla soba bale ba robetš
 -ng ka dinala xe ba tsoxa bare ntlo ye e a kona
 ba tsoxa ba e kxosha ba robala xape byale
 ba tla ba soba ka maatla xe ba tsoxa
 & ba ba kitimisa. mola pele e kona e be le
 Dithšithšidi, byale xe ba thsala ke di nose
 Dia ba ketimisa xe di ba swana di a ba
 kona ke ona mafelo a Mmamosepe

Alphens. Christopher Mhwaswa

K34/57

Neu-Höhe School

bosea588

P.O. Schildersfontein

Dist Pretoria

11-42

9

Ngwana yo mongwe le yo mongwe xe a e tšwa ka
 Ngwakong o a tšwetšwego xo ona o a kuruwetšwa
 ke xore o fetsa Kxwedi ka ntlo a tšwe xe engwe
 e dula yona Kxwedi yeo e bitwa (Kxwedi) ya
 Mokuruwetšo wa xaxwe. Xa ele ka leina la ngwana
 le bile xona pele. ~~xobane~~ le filwe Mmaxe ngwana
 tšatsing lela a bekwa (xoroswa) leina le le
 nyakilewe ke ba leloko mmaxe e le ngwetši. Bakxetha
 motho bare ke yena a tšwanetšeng xo motho leina le yena
 motho yo o tša ntho kxomo xoba pudi batho kamoka
 ba leloko ba Kxobokane lapeng xamoxo le mabalediwa a tšwa
 lefa fao ngwetši e tšwa ka ntlong a tša a kwatama
 ka dikhuu (matolo) xodimo xa ~~lexo~~ monna yola
 a xoba mosadi a mofo leina a ke xo thea leina
 ka kxomo xoba pudi yammale wa xore leina la xaxo
 ke wena mmaxe Mokete xa o sale Raisibe xoba
 Seemola o Mmamoloka a Tauyatswala ke xore ngwana
 wa xaxwe wapele ke Moloko - a Tauyatswala le xe
 a ka tšwala ngwana a re xo tšwalwa a kwa ka
 yeona nako yeo. Ya tšang e sale Moloko ka
 xobane yola batho xa ba mona - xe a fitile
 Matsatši a mabeai a phua xona leina le le le fitile
 la maina a se xaxabo a tšella xo ditaba
 tšeo

Kamolao ngwana yo monyana xe ele mošimane
 xe a tšwa ka ntlong o tšwa xe letšatši le
 phirima xe e le mošimane ba tšea selepe. (ngwana
 yola) a belexwa ke mošetsana yo monyenyane wa
~~yo~~ nywaxa tse ka bang 6-8. Batswa ka kxoro
 ba ya xo rema (lesaku) ~~le~~ le dixa ba tla ba
 axa ka lona mo lesakeng mošetsana ba tšea mokoma wa
 xo hlaola ba ya koo Setlala tlaleng kwa xo thsolwang
 melona ba rema fase ka mokoma bare mosadi ke wa
 xo hlaola (mošimane ke wa x rema) fao ba boela
 ka xae. Taba kxolo ke xore ngwana xe a sešō
 a tswela ka ntle le xona a sešō a tswelwe
 hlozama bana ba bangwe xa ba tsene kamo a inq
 ka teng, xobane ya xaxwe le yona e ka tsoxa
 pele xa beke tše pedi bathwanetše xore le yena
 ba morweše phuxana mo e ~~le~~ tšibethang (bomaku
 binabinang) Thari e dirwa ke maione axe a etiše
 batewadi ba e romela xo ngaka ya bona, yena
 o a e tšwara ka dihlare le xo e sexa xabotse
 Ngwana xa a dye kkatsele, xa a tsene lešakeng
 Ngaka yona e tliša dihlare tša tsena ka mo mapsing
 tša xo nonthōa ngwana. xe nmaxe a sena mekxato
 xona ngaka yela e tla dira xore e moje dihlare
 xore a tše tle a kxone xo jepangwana ka mekxato
 fao ba a tšeba xaxolo. Ešita le dihomono ba tšeba
 xo dira xore di tawe mafai le xe eke e sena mo

ka molao wa rena ~~bata~~ bana valoka kamoka.
 e šita le xona xare xa mašiti ba valoka mmoko.
 ke xore batle ba lwale bolwetši byo bo jete
 ke xore bana ba banqwe ba kileng ba lwala ke
 bolwetši byo bareng ke seebana ke bona
 Sehlare sa ba ba sa (bo lwalang) tiwa ke seebana
 yo xe a tiwa ke seebana re (morosa)

monwesa moreto wa yola ra monyakela sehla
 sa leba le se hlare se sengwe ra se šisa ra mottotša
 mmele ka mešidi yela ra molabala xodimo xa
 ntlo xo šoxa fao xarota godile sehlare sela
 re a selaha. xe lese boloka bolwetši byole
 bo tla ~~bana~~ mo xo, ngwe e be di kotwane.

Bana ba ba tšwanq mēnō a ka xodimo ~~pele~~ ba
 ba be ba bolawa xobane ba bitwa Mašeka mēnō a
 bona ke mpholo xe a lomile motšo o e hwa.

ae xona xa ba tsene molwetšing moriti wa xaxwe xoba di-
 raeo ke mpholo ~~xa~~ xe a tšile molwetšing o tla hwa. Kabaka leo
 ba be ba bolawa. Batwana le f mafahla le ona ~~ba~~
 be bare a hlola a be a bolawa.

Mosadi a ka ~~amo~~ amušā ngwana wa mosadi yo mongwe
 jela wa moloko wa xabo ngwana a ka anyu koko axe
 ea tšwalang mmaxe le tataxe le mmamoxolo axe. *
 e se xo batho ka moka. ~~ke kabaka leo ba bang ba~~
~~xe~~ ~~xe~~ ~~xe~~

xona no batho ba ba beng amusa ngwana yo
 xe ~~ngwan~~ yo mongwe wa bona a e hwa
 a ngwana yola o tswanetse xo a lafiwa boroko
 ke xore stwanothswanetse jiwa sehlare le bana
 ba mosadi yola. ke xore kare le xe a dutse
 a nna a (potuma) robala

Maina a rena a tsebya xo tloxa kxale ka ntle le
 maina a pele le axe moho a feliwa ke bana ona a
 bele ke xore ngwana wa bobedi wa rena xeele
 mošimane ke madome mošetsana ke Mokxadi wa boraro
 ke phepha = mosebudi a mangwe a tla ka ditimexiso
 ka matsatsi dibula ditlala maina a baeng
 xe monna a nyetse basadi ba ba bedi

Madome - ke madee madenyane - mokxadi = mokxatsana
 Mo maineng a bo ngwana a lahwa mohle ba
 kwa xo rupa (komeng) madome xa esale madome ke
 kwetsana xore madome ke nyatso ekkolo kobane
 leina le o lefiwe ke bana mokxadi ke Ramotone a
 ba kwetsana

Mosadi xe a tšerwe yena ke mmanokete a mokete
 mosadi xa esale wena ke lena. xe ore xo
 yena ore wena o a lefa kobane ona le xo
 nyatso mosadi wa monna yo mongwe

Bana letsatsi kamoka ba hlwa ba raloka

Bashimane xa ba kopane le basetsana

Bashimane baraloka ka xo bopa dikomo ~~le~~ tsa
matsoha le xe ele tsa mafikana ba di axela masikana
basetsana baraloka di-keto ~~ke~~ apea mo di nthwaneng
tse di dirilwexo ke bona ba dira le bathwana le bana
a apeswa dikobyanana

Mokwa wa xo ruta bana boithwaro o xe xo jela
ke xone bashimane le basetsana xone ba seke baraloka

Mmoxo re ra mosimane re re xe o tshwara mosese
wa mosetsana o tla bolaya nonyana ~~ke~~ e bodile xone fao
ke molao xa ba kxomane. Mosetsana re re o tla apea
potsa xo tla fao Mosimane o tshaba xobolaya nonyana
e bodile mosetsana o tshaba ~~potso~~ potsa boxole byo ~~subutany~~
~~to~~ sa butswang ke ona molao wa boithwano.
Xo romexa ba ~~potso~~ rutana ka noshi xe ba le naxeng
xobane ba bolaya nebutla dinonyana ba di besa kwa
naxeng ya xana xe ba moroma ba motima dilo tse.
Seema se re ngwana wa naxana xo rongwa oxana
le malapa. Basetsana le bona ba ruta ke bo moxoloane
a bona.

xe ba xola Mosetsana yena o ~~ke~~ a binelwa
basadi ba motsibisa xone wena le hono omwadi
ke xone ba moja xape molao o mojwa
ka xone yena ka noshi ore xo ipona a
ipexe xo bo moxoloaxe

fao bana ba mmexa xo basadi bona ba tla dira
 monyanya o ka ntlong ya xobo Mosetsana
 fao xa xo tle monna. o jiwa melao kamoka ya basadi
 o fetsa beke a na le methapa thaka tsa xaxwe fao batlwa
 bitwa dikxopa ka xobane ba kxosile ka nako yeo
 a apele apere maxabe xaele ka peanyo ya
 merisi yona ba jiwa melao ya yona
 mokha ba tswa kwa komeng
 masoxana xa ana monyanya yena o tshisa moxwera
 wa xaxwe xa sa taba e towenyang
 xo tloxa fao xo robexa molao oia wa xo ba diša
 e sale bana ka xone byale Bashimane
 ba rata xo tšea Basetsana le bona ba
 rata xo tšewa bathoma xo se-tshabane
 xaxolo dikoseng dinakeng[†] Masoxana a bina
 basetsana ba letšer meropa ke xona fao xo tšena
 le rato. xe mosetsana a dumetse ditaba tša moshimane
 mošimane o thwametse xo kxobela se sengwe leaka
 pheta xone a e apere xone batho batsebe xone
 motho yo o dumelotse ke kxarebe ke mongwa
 o bolaili ya senang kxarebe xa ana seio. xona fuo
 xa šupe tšeo a ka nna a nyalwa ke yo mongwe
 xe a morata a monyula xa xo šunisiwe dilane
 motseano kamoka
 Šala xa botse wa ^P ^{T.} ^{O.} ^{O.}
 alphens Christopher Mokuasa

Dinorwane.

E ile e le monna^{ana} le ~~mosadi~~ Basadi
 ba babedi yo (Monyane) Monnyane a sa sware
~~Ngwana~~ bana, basadi ba ya Masemong bare xo fihla yo
 Monnyane a boela xae ~~xae~~ xore a bone xore
 Monna o shala a dirang kwa xae. a khumana
 monna yola a fetoxile noxa ya re ere ke a xadima
 ya kosana le mahlo a mosadi yola, ea thšaba ea
 shubla mo monyako ya wisa Mamotana le mamotanyana
 ya thšaba ya feta madiba le madibana, ya wela bodibeng
 byo boxolo byo bo tala. Byale xe noxa e la entše e
 thšaba bane lerole. Ngwana wa mošimane are ke rata xore ke
 bone xore lerole le lexolo lela le diwa ke ng.
 Xe a fihla xae a fumana ntataxe a se xona.
 Ara mmaxe are nthšilēlē bōxōbē bya sekōmē me o seke
 wa nthšilela bya sekxwatla. a mosilela. ya re
 mantšibowa a tloxa a feta madiba le madibana a fihla
 mo bodibeng byo bo xolo a khutša a kōma sekōmē
 a nwa metse. a opela are

Nna phaswana, Nna phaswana, Morena a ko o boelxae,
 Morena a ko o by boele xae. ~~Nna~~ O a mpona ke
 xo ~~ipetse~~ bowetse o bowetšwe ke nna Morongwe
 ke nna Morongwe, wa se tšenwana. Sexwaxwa

588

sare tswiriri ntataxo xa a fano o kwa
 nokeng ya Hutsane. a tsamaea are xo fihla
 a kama sekōmē a nwa metse a opela byale kapele
 bare xo opela xwa tawa ka bodibeng dikomo
 le ka basetsana ~~le~~ masoxana basadi le ka banna.
 Ba xapa dikomo tšela ba di ishe xae. bare xo
 fihla xae ba apes mabyalwa a manutsi ba
 xhlaba dikomo ba leboxa ngwana yola.

2. Eri^{ele}-Monna. le mosadi bana le ngwana ba tšea leeto
 bare xo fihla pele ba khutsa xwa tla ronyane
 ya opela ya
 Morwaledi Morwaledi ngwana o motswetšea le mang?
 ke mo tšere molapong, yare o wa ya ka
 o motswetšea le papaxo so. ba tsamaea ~~ng~~ ronyane
 ela ya fihla ya opela byale kapele
 Baetswara ba besa ea sala ele mosidi ba e shila
 ba eshila ya sala ele bopi ba bo xasetša kwa
 le kwa. Ba tsamaea bare ba batamela xaxabo
 moxolo ba khutsa ya fihla ya opela byale ka pele.
 Ba e tšoxela ya sala ba tsena ka. Lapeng ba khutsa
 ea tla ya ema mo sehlare sa ka mo lapeng
 ya opela byalo ka pele.

3. Erile ele Mosetsana a na le mmaxe di 2 ya
 no epa Dikolongwane a tsa le tsona mmaxe a didya.
~~ba~~ a butšiša mmaxe are dikolongwane tšela di
 kea? are ke didyale. a mofa Lexapa a tsamaea
 a khumana Bashimane ba xamela dikomo mo diatleng
 Are yoo! Bashimane byale ba monea ba xamela dikomo
 mo diatleng are xo bona, xaxeso wa re xamela diatleng
 mo dilong tše. Ba tšea Kxapa ela ba e thuba, are
 yoo! bashimane bale ba nthuletše Lexapa, Lexapa ke
 iphetšwe ke mme, mme, a ndyetsa dyele dikolongwane
 tša ka, bona ba mofa Kotelo a tsamaea a khumana
 basetsana ba epa di Hwete ka menwana are xo bona
 rena kwa xaxeso re epa ka dilo tše a ba fa ba
 ka yona ba eroba are yoo! Basetsana bale ba nthuletše
 Kotelo, Kotelo ke iphetšwe ke bashimane ^{bale} bashimane bale,
 ba nthuletše Lexapa, Lexapa ke iphetšwe ke mme, mme,
~~an~~ a dyele dikolongwane tša ka, Basetsana ~~by~~ bale ba
 monea Schwete. a hwetsa Basetsana ba bangwe ba
 epa dihwere are yoo! Basetsana bale ba epa dihwere
 bare ke dihwete a ba nea Schwete ba se-
 ngwatša. ba setimetsa are yoo! Basetsana bale ba
 time ditše Schwete. are lefany ba mofa, ka selepe a khumana
 monna a sena selepe a no a dima, a se, o ba a yoo!
 monna yola o robile selepe sa ka ke iphetšwe ke basetsana

ba-setsana ba ntimeleditse sehwele sehwele
 ke iphetwe ke basetsana bale, basetsana bale ba
 nthubetse katelō katelō ke iphetwe ke bashimane bale
 bashimane ba nthubetse lexapa, lexapa, ke iphetswe
 ke mme, mme, a dyele dikolontwane
 Dikolontwane ke ke petse.

- 4) Exile ele mosadi a ya masemong, a belexe ngwana
 xwa hlaxa ngwanenyana a xo yena a ke xo belexele
 ngwana mosadi yola a dumela a thoma xolema ngwanenyana
 yola a tsea ngwana a ya le yena mohlolong, mmaxe
 a lema, a lema, e rle e le kxali a opela are
 Se-tla-tle tliša ngwana a a nye, ~~ka ka fiela le mabebe~~
 nna xo lema ke lemile ka ba ka fiela le mabebe.
 A tliša ngwana yola a anya a boela kwa mohlolong
~~kwa~~ mmaxe ngwana a hlaxola, a thoma xape a bitša
 a opela byaleka pele Mosetsana are xo yena ngwana o
 robetše. a bolaya ngwana yola a mo apea ka, sitšana
 a sebetša, a tsea maxōle a ya xo maxo ngwana are xo
 yena a are dye ya xa ~~ba~~ ba thoma xo dya mmaxo
 ngwana are ke nama ea ng? are ke ya Phuti.
 Are ke ya Phuti mang? Yena are ke Phuti ya teledi
 a mabye mosadi yola a ya xo hlaxola
 Ngwananyana yola a tšea lexapana a lebelexa
 ka kobo a ya xae are xo fiela a

Xae a le robatsa a xotsa mollo a
 ntataxe ngwana a fihla a butsiisa mozadi are
 ngwana o kae? Are o robetse, yena are
 o robetse boroko mang a sa tsoxeng. ke xe ba sa
 etisa. Ba tloxa ba ya xo robala ea re xe ba
 robetse xexapana la thubexa a bitisa are Mma-ntiatla
 Mmantlatla. ngwana o kae? Yena are ngwana o dyelwe
 ke Setlatle are xo yena tsoxa, ke xe ntataxo
 ngwana a tšea selepe xe a bitisa are Setlatle
 Setlatle tšisa ngwana a anye xo lema ke Lemile
 ka ba ka fihla le mabebe. a fetola are nna
 ngwana ke dyele naxo ware xo nna ke Phutimang?
 Kare ke Phuti ya teledi a mabye. ke xe monna a
 tšea selepe a rena Setlatle. Xwa tla ~~setl~~ nthšingana
 ya nwa madi a Setlatle monna a leleka
 nthši yela yona ya dyewa ke xehodi a lelekisa
 xehodi lica la namela Sehlare a rena Sehlare.
 Xwa lica basadi, bare Kraakolo o remang fao are
 ke remang ke rena Sehlare se nametšwe ke xehodi
 xehodi le dyele nthšingana, nthšingana e nwele madi a
 Setlatle. Setlatle a ndyetse dyele ngwana-ke. ke xe
 a rena xape xwa geta basetšana bare o remang fao. a fetola byele
 kapele a lelekisa Basetšana bale a tla a rena Sehlare
 sa wa

End.S.588